



## LO TEMPS D'AVANS

- 1) Qu'ei au pregont de las pensadas  
Los arrides de la joentut  
Aqueth espèr com ua pregada  
Mes perque donc l'avem pergut

Repic :        Qu'èra lo temps d'avans  
                  On espiàvam en davan  
                  Tostem uros de vivèr a hestejar ...  
                  Uei qu'a hèra cambiat, lo cèu semble embrumat  
                  Per ua poù deu monde de doman  
                  La, la , la ...

- 2) Qu'ei avè sasons vertadjèras,  
          U sorelh sovent amistós,  
          Pluja au primtemps e neu encoèra,  
          En abriu las purmèras flors.

- 3) Çò qui ei semiat oelh sus la tèrra  
          Un dia o l'aute tornèra;  
          Los vielhs saben, los joens pas hèra !  
          Drin en darrèr que cau espiar

- 4) Lhèu qu'ei permor deu temps qui passa  
          Qui no podem pas arrestar ;  
          Mès si cantam tostem amassa,  
          L'escur deu cap se'n anirà

## LE TEMPS D'AVANT

- 1) J'ai au fond de mes pensées  
Les rires de ma jeunesse.  
Cet espoir, presque une prière  
Mais pourquoi donc l'avons-nous perdu ?

Refrain : C'était le temps d'avant  
Où l'on regardait devant  
Toujours joyeux de vivre à faire la fête.  
Aujourd'hui les choses ont bien changé  
Le ciel semble obscurcit  
Par la peur du monde de demain  
La, la , la ...

- 2) Il y avait des vraies saisons,  
Un soleil encore amical,  
De la pluie au printemps et encore de la neige,  
En avril aux premières fleurs.
- 3) Ce qui est fait aujourd'hui à la terre  
Un jour ou l'autre se paiera;  
Les vieux savaient, les jeunes pas vraiment !  
Il faut savoir regarder un peu en arrière
- 4) Peut-être est-ce la faute du temps qui passe  
Que l'on ne peut pas arrêter ;  
Mais si l'on chante encore ensemble,  
Les idées noires s'effaceront ...

# Lo temps d'avans

Bernard Boué  
LOS DE L'OUZOM (2007)

1

Qu'ci au pre gun de las pen sa a das los ar ri ders de la

4

joen tut a quet es per com' ua pre ga a das

6

mes per que donc l'a vem per gut qu'è ra lo temps

8

d'a vanç oan es pia vem da ban tos tem u ros a bib' e hes te

11

jar a a ar oei qu'a hè ra cam biat

13

le ceu sembl' em bru mat com u a pou deu mon'

15

de de do mar la la

17

la la la la la la la la la la la

20

la la la la la la la la la la la

## LO TEMPS D'AVANS

Mi => Lam

3) Qu'ei au pregon de las pensadas

Sol

Los arrides de la joentut

Rem Lam

Aqueth espèr com ua pregada

Fa Mi

Mes perque donc l'avem pergut

Mi=> Lam

Repic : Qu'èra lo temps d'avans

Rem

On espiàvam en davan

Sol Sol Do=>Mi

Tostem huros de vivèr a hestejar ...

Lam Rem

Uei qu'a hèra cambiat, lo cèu semble embrumat

Mi Lam

Per ua poù deu monde de doman

Lam Rem Sol Do Mi Lam Rem Mi Lam

La, la , la ...